

## Ausèths de neste : los passerons (1)

Que vam atacar ua navèra seria de cinc ficas en parlar de quauques ausèths de neste. Que vam començar dab lo mei coneishut : lo passeron.<sup>(1)</sup> Autes còps, que se n'i vedè de pertot en campanha mes tanben en vila. Mes aquestes ans,<sup>(2)</sup> la population qu'a baishat hèra, endrets que i a ne'n vedes pas mei nat. Qu'ei çò qui's passa, malaia,<sup>(3)</sup> entà la màger part<sup>(4)</sup> deus ausèths : per neste, en las quinze darrèras annadas, que disen que lo tèrc deus ausèths an despareishut ! Que s'explica pr'amor deus cambiaments de l'environament : manca de plantas, d'insèctes, d'endrets entà nidar... E puish l'agricultura intensiva qu'emplega pesticidas e autes productes qui perturban l'equilibri d'un còp èra.<sup>(5)</sup> En Bearn que disem lo passeron. Que s'escad qu'ei tanben lo nom d'ua familia d'ausèths pro petits : pinsans,<sup>(6)</sup> auringletas,<sup>(7)</sup> gòlis,<sup>(8)</sup> ... En d'autres endrets de Gasconha que trobam parrat, passiròt, shiròc...

Lo son cantar n'ai pas tarrible : que piula. Per estar familièr, en Gasconha n'ai pas guaire present en la cultura orau. Qu'avem totun un conte : *Lo passiròt e lo gatòt* de Sylvain Lacoste (*Initiation au gascon* de Robert Darrigrand). Que'm rapèla tanben, adara, la mea mair quan demandava novèlas deu neste hilh quan èra petit que disè :

- *Quin va lo (petit) passeron ?*

E puish qu'avem totun ua beròia locucion metaforica : *aver parrats en lo cap (au cap)*. Balhem un exemple :

- *Vam, Crestiana, quin son los navèths vesins ?*
- *Que't vau díser. L'òmi qu'ei charmant e serviciau.*<sup>(9)</sup> *Mes la hemna, hòu ! Un dia que't va viéner batalar mieja òra e l'endedia que't va virar lo cuu !*<sup>(10)</sup> *A lor, sovent, que l'entenes a cridar com ua hòla au darrèr deus mainages e de l'òmi... Per ma fé*<sup>(11)</sup> *que diserén qu'a parrats en lo cap !*

Aqueth ausèth qui non tien pas en plaça, qui sauteriqueja e qui s'envòla a la mendra, metaforicament que permet d'imaginar las ideas qui's trebucan en lo cap deu qui ei drin esvariati.<sup>(12)</sup>

<sup>(1)</sup>« moineau » <sup>(2)</sup>« ces dernières années » <sup>(3)</sup>« hélas » <sup>(4)</sup>« la plupart » <sup>(5)</sup>« d'autrefois, d'antan » <sup>(6)</sup>« pinsons »

<sup>(7)</sup>« hirondelles » <sup>(8)</sup>« rouge-gorge » <sup>(9)</sup>« serviable » <sup>(10)</sup>« tourner le dos » <sup>(11)</sup>« je t'assure » <sup>(12)</sup>« instable, perturbé, affolé ».

## Díser : *mei pressat, mei trabat*

Lo Joan de Tojar que s'amaneja : que deu préner lo trin, ne'u cau pas mancar mes l'òra que vira ! A tot viste,<sup>(1)</sup> que's pren la vèsta, que segoteish lo pòrtamàntol e patapam ! la vèsta que cad en se hant seguir d'autres vestits... Qu'ac cau donc tot tornar hicar en plaça en arnegar<sup>(2)</sup> quauque drin. Adara lo Joan que's tòca lo pantelon, n'a pas nat mocader.<sup>(3)</sup> Que se'n va préner un au cabinet. Que son beròi estruçats,<sup>(4)</sup> que se'n vòu préner un e patapam ! que'n hè càder un pialòt ! Amassar e tornar estruçar com pòt... e esmalí's !<sup>(5)</sup>

- *Doblevant ! Mei pressat, mei trabat !*<sup>(6)</sup>

Beròi díser qui s'aplica en ua situacion com aquesta. Mei que mei, quan ès pressat, n'ès pas ad aisa, que t'enervias, que vads estròç<sup>(7)</sup> e que te n'arriba tostems quauqu'ua qui't hè pèrder temps. Qu'èi ua expression qui èi entenut deu costat d'Auloron.

<sup>(1)</sup>« très rapidement, le plus vite possible » <sup>(2)</sup>« jurer, exprimer sa colère à l'aide que quelques jurons »  
<sup>(3)</sup>« mouchoir » <sup>(4)</sup>« rangés » <sup>(5)</sup>« se mettre en colère » <sup>(6)</sup>« entravé, freiné » <sup>(7)</sup>« maladroit ».

## Emplec particular de la preposicion *per* :

- *Diga'm Peire, e viu tostems dab pair e mair lo Bernat de Lahita ?*
- *Dià\* ! Que se n'a trobat ua\*\* e qu'an hèit bastir per Pau.*

*Per*, ací, que vòu díser deu costat de.

\* « non, certainement pas » \*\* « il a trouvé une compagne »